



RÉGION ACADÉMIQUE OCCITANIE

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION



ATTESTATION DE NIVEAU A1 EN LANGUE VIVANTE REGIONALE Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

ATESTACION DE NIVÈL A1 EN LENGA VIVA REGIONALA Quadre Europeu Comun de Referéncia per las Lengas

OCCITAN

Nom et prénom

Né(e) le

Validé/ validat

RÉAGIR ET DIALOGUER	REAGIR E DIALOGAR	<input type="checkbox"/> oui / òc
Établir un contact social simple Dialoguer sur des sujets très familiers Demander et donner des informations courantes Réagir à des propositions simples	Establir un contacte social simple Dialogar sus de subjèctes coneguts de cada jorn Demandar e balhar d'informacions correntas Reagir a de proposicions simplas	
ÉCOUTER ET COMPRENDRE	ESCOTAR E COMPRÈNER	<input type="checkbox"/> oui / òc
Comprendre un message oral pour réaliser une tâche. Comprendre l'essentiel d'un message oral (conversation, information, récit)	Comprèner un messatge oral per realizar un prètzfait Comprèner çò essencial d'un messatge oral (conversacion, informacion, raconte)	
PARLER EN CONTINU	PARLAR EN CONTUNH	<input type="checkbox"/> oui / òc
Reproduire un modèle oral assez fidèlement Décrire, raconter, expliquer (en référence à des modèles) Lire à haute voix un court texte déjà connu	Reproduzir un modèl oral pro fidèlament Descriure, contar, explicar (amb l'ajuda de modèls) Legir a votz nauta un cort tèxte ja conegut	
LIRE	LEGIR	<input type="checkbox"/> oui / òc
Comprendre des mots et des phrases simples Comprendre le sens général d'un court texte	Comprèner de mots e de frapas simplas Comprèner lo sens general d'un tèxte cort	
ÉCRIRE	ESCRIURE	<input type="checkbox"/> oui / òc
Copier des mots et des textes courts Écrire sous la dictée des mots connus. Écrire seul quelques phrases en référence à des modèles	Copiar de mots e de tèxtes corts Escriure jos la dictada de mots coneguts Escriure sol quelques frapas amb l'ajuda de modèls	

Le niveau A1 en occitan est reconnu.

Lo nivèl A1 en occitan es reconegut.

Date :

Nom et cachet de l'école :